

t3_robbins1 (TMKvLNhXVdkT- DKB6Kn51WB26Ra2EoPEpLbX)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_lattices : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5_lattices : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v6_robbins1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l2_robbins1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3_robbins1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k5_robbins1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_lattices : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $l2_lattices : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_robbins1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v4_lattices X0) \wedge ((v5_lattices \\ X0) \wedge ((v6_robbins1 X0) \wedge (l2_robbins1 X0)))))) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 \\ X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (k5_robbins1 X0 X1 (k3_robbins1 X0 X1) = k5_robbins1 \\ X0 (k3_robbins1 X0 X1) (k3_robbins1 X0 (k3_robbins1 X0 X1)))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. \forall X1. \forall X2. (((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v4_lattices \\ X0) \wedge (l2_robbins1 X0))) \wedge ((m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \wedge (\\ m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)))) \Rightarrow (k5_robbins1 X0 X1 X2 = k1_lattices \\ X0 X1 X2) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l2_robbins1 X0) \Rightarrow ((l2_lattices X0) \wedge (l1_robbins1 X0)) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. \forall X1. \forall X2. (((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v4_lattices \\ X0) \wedge (l2_robbins1 X0))) \wedge ((m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \wedge (\\ m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)))) \Rightarrow (m1_subset_1 (k5_robbins1 \\ X0 X1 X2) (u1_struct_0 X0)) \end{aligned} \quad (4)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. \forall X1. (((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_robbins1 X0)) \wedge \\ (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (m1_subset_1 (k3_robbins1 \\ X0 X1) (u1_struct_0 X0)) \end{aligned} \quad (5)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l2_robbins1 X0)) \Rightarrow ((v6_robbins1 \\
& \quad X0) \Leftrightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. \\
& \quad (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (k1_lattices X0 (k3_robbins1 \\
& \quad X0 (k1_lattices X0 (k3_robbins1 X0 X1) (k3_robbins1 X0 X2))) (k3_robbins1 \\
& \quad X0 (k1_lattices X0 (k3_robbins1 X0 X1) X2) = X1)))) \\
& \hspace{15em} (6)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0.\forall X1.\forall X2.(((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v4_lattices \\
& \quad X0) \wedge (l2_robbins1 X0))) \wedge ((m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \wedge \\
& \quad m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (k5_robbins1 X0 X1 X2 = k5_robbins1 \\
& \quad X0 X2 X1) \\
& \hspace{15em} (7)
\end{aligned}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v4_lattices X0) \wedge ((v5_lattices \\
& \quad X0) \wedge ((v6_robbins1 X0) \wedge (l2_robbins1 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 \\
& \quad X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (k3_robbins1 X0 (k3_robbins1 X0 X1) = X1))
\end{aligned}$$